

## Skupština Crne Gore

Broj: 00-56/18-36/7

Podgorica, 07. mart 2018. godine

### POJAŠNJENJE

U skladu sa odredbama člana 56 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG” br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), Skupština Crne Gore daje pojašnjenje za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala.

Skupština Crne Gore je 07. marta 2018. godine dobila Zahtjev za pojašnjenje Tenderske dokumentacije broj 00-56/18-36/2 od 28. februara 2018. godine za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala, u pisanoj formi, putem e-maila sljedeće sadržine:

#### PITANJE :

„Poštovani,

*U pozivu broj 00-56/18-36/2 od 28.02.2018 godine za nabavku kancelarijskog materijal predvidjeli ste jezik ponude“ crnogorski i drugi jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori“. Takođe ste zahtijevali da se navede za svaku stavku naziv proizvoda i naziv proizvođača. S obzirom da je za većinu stavki potrebno navesti inostranog proizvođača čiji naziv nije na crnogorskom jeziku niti na drugom jeziku koji je u službenoj uipotrebi u Crnoj Gori, da li možemo navesti nazive proizvođača na drugom jeziku? Ovo je i neophodno navesti u cilju tačnosti i ispravnosti naziva proizvođača, ali se istovremeno „kosi“ sa jezikom ponude.*

*Molimo Vas za pojašnjenje.“*

#### ODGOVOR :

Skupština Crne Gore je kao Naručilac predmetnih roba, Tenderskom dokumentacijom broj 00-56/18-36/2 od 28. februara 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na Napomene, jasno naznačila da se od ponuđača zahtijeva da u Finansijskom dijelu ponude, u dijelu – „Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“ navedu nazive artikla i proizvođača svih predmetnih stavki.

Shodno tome, ponuđač može navesti tačan i precizan naziv proizvođača stavki koje su sastavni dio njegove ponude na drugom jeziku, osim crnogorskog jezika i drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Predsjednik Komisije

Mirko Stanković

